



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
**Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj**

Ul. Vuka Karadžića br.41
81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: 020/ 625-637, 625-647
Faks: 020/ 625-680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: D 08-332/25-614
Podgorica, 22.april 2025. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj na osnovu člana 143.stav 3. Zakona o uređenju prostora („Službeni list Crne Gore, broj 19/2025 od 04.03.2025.), a u vezi sa članom 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG", br.64/17, 86/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Detaljnog urbanističkog plana "Dahna 2"(Sl, list CG – opštinski propisi broj 32/18), evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na dan 22.04.2025. godine i podnijetog zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova , i z d a j e

URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za urbanističku parcelu UP 72,
u zahvatu DUP-a „Dahna 2" u Podgorici

Podnosilac zahtjeva
Knežević Mato

Postojeće stanje

Katastarska parcela br. 1994/1 KO: Dajbabe, prema podacima u listu nepokretnosti prepis br. 157, objavljen na sajtu Uprave za nekretnine – područna jedinica Podgorica dana 24.06.2025. godine, površine je 3527m², neizgrađena je i sa teretom i ograničenjem.

U prilogu ovih UTU su i prethodno navedeni list nepokretnosti i kopija plana.

Uvidom u važeću plansku dokumentaciju utvrđeno je da se gorenavedena katastarska parcela nalazi u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Dahna 2" u Podgorici u daljem tekstu DUP „Dahna 2" u Podgorici.

Detaljne podatke preuzeti iz Detaljnog urbanističkog plana „Dahna 2" u Podgorici, koji je na dan 22.04. 2025. god. dan izrade UTU-a evidentiran i objavljen u Registru planske dokumentacije koji vodi Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine:

<http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=PG>.

DUP-om „Dahna 2" na prostoru katastarske parcele br.1994/1 KO: Dajbabe evidentirana su dva teniska terena.

Planirano stanje

DUP-om „Dahna 2" na prostoru katastarske parcele br.1994/1 KO: Dajbabe formirana je urbanistička parcela broj UP 72, čije se granice ne poklapaju u cjelito sa granicama katastarske parcele br.1994/1 KO: Dajbabe.

Urbanistička parcela UP 72 definisana je koordinatama tačaka u skladu sa grafičkim prilogom "Parcelacija, regulacija i nivelacija", površine je prema tabeli plana 2754m².

Predmetnim prilogom definisane su i gradjevinske linije i regulacione linije.

Oblikovanje prostora i materijalizacija

Rješavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili intervencijama na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, doprinijeće se unapređenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada. Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja homogene slike naselja i grada.

Fasade objekata kao i krovne pokrivače predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi. Za sve stambene i poslovne objekte se planiraju krovovi po izboru projektanta, a u skladu sa postojećom arhitekturom i kulturnim nasljeđem.

Enterijeri poslovnih prostora moraju biti u odgovarajućem odnosu sa objektom u kome se nalaze. Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana u okviru pretežne namjene datog prostora.

Ozelenjavanje vršiti autohtonim vrstama u skladu sa preporukama u prilogu pejzažne arhitekture. Postojeće zelenilo maksimalno sačuvati i oplemeniti. Rasvjetu prostora kolskih i pješačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora. Svi priključci telefonske i električne mreže će se raditi podzemno. Sve priključke raditi prema UTU-ima iz plana i uslovima priključenja dobijenim od nadležnih Javnih preduzeća. Svi objekti moraju biti izgrađeni prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

Uređenje terena

Obavezna je izrada projekta uređenja terena kojim će se predvidjeti zadržavanje i unapređivanje arhitekture partera u skladu sa namjenom objekta, čuvanje postojećeg zelenila i novo ozelenjavanje autohtonim zelenilom.

Sportsko rekreativne površine (SRP)

Na ovim površinama postoje dva terena za tenis. Ostatak prostora je neuređena slobodna površina u vidu livadske vegetacije sa pojedinačnim zasadima drveća. i Ne postoje uređene tribine ni prateće prostorije. Skoro 50% površine zauzimaju sporstki tereni, pri čemu se planiraju prateći sadržaji uz terene. Time je određeno minimum 35% zelenila na površini.

Osnovni zadatak je pravilno prožimanje svih sportskih i drugih elemenata zelenilom koje stvara ugodnu atmosferu i zdravije uslove.

Smjernice za pejzažno uređenje i izdavanje UTU uslova

- Prije izrade projekta, neophodno je izraditi pejzažnu taksaciju u okviru parcela po metodologiji iz Priručnika o planiranju predjela (MORT, LAMP, 2015 god.). Na ovaj način će se obezbijediti očuvanje kvalitetnih i vrijednih sadnica i njihovo uključivanje u budući projekat pejzažne arhitekture u onoj mjeri u kojoj se ne budu narušavali osnovni pravci komunikacije i vizure u prostoru. Takođe će se dobiti smjernice za uklanjanje manje vrijednog zelenila, njegovu nadoknadu novim projektnim rješenjem
- Formirati zaštitni pojas oko urbanističke parcele čijim ce se podizanjem smanjiti aerozagadjenje, buka, prašina i stvoriti dobar mikroklimat.
- Sadni materijal koji se koristi mora biti pažljivo odabran, izbjeci vrste sa otrovnim plodovima ili plodovima koji su na drugi nacin štetni (npr. trnovhe biljke, biljke čiji je cvijet alergogenog karaktera).

- Minimum 40% parcele treba da bude zelenilo.
- Predvidjeti opremanje prostora tribinama, klupama i svim pratećim mobilijarom
- Kod ove kategorije zelenila optimalna visina i obim za projektovanje sadnog materijala je minimalna visina sadnica 2.5-3 m, a obim stabla na visini od 1m minimalno 10-15cm.
- U pogledu vrtno-arhitektonske obrade prostora forsirati prirodni, pejzažni stil, umjesto pravilnog – geometrijskog. Sadnja je u sklopovima.
- Za uređivanje slobodnih površina uz objekat koristiti parterne kompozicije sa visokodekorativnim listopadnim, zimzelenim i četinarskim žbunjem različitog oblika i visine, uz upotrebu perena i jednogodišnjeg cvijeća različitog kolorita i doba cvjetanja kao i manje grupe ili pojedinačna stabla niskog zimzelenog i listopadnog drveća.
- Planira se dovođenje ove površine u stanje potpune funkcionalnosti. S obzirom na zonu u kojoj se nalazi i stanje zelenog fonda, potrebno je izvršiti rekonstrukciju unošenjem srednje visokog i visokog dekorativnog listopadnog i zimzelenog žbunja i manjih grupa zimzelenog i listopadnog drveća raspoređenih u pejzažnom stilu.
- Uređenje ovog kompleksa kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu planiranja ostalih sadržaja (staze, platoi, osvetljenje, mobilijar), uključuje obaveznost izrade projekta uređenja terena i pejzažne arhitekture
- Kada su u pitanju sportski tereni zbog velike opterećenosti ovih površina, predlaže se korišćenje travnjaka specijalizovanih za ove namjene, kao i poseban pristup drenaži terena na kome se formira travnjak.
- Predvidjeti održavanje
- Projektovati sistem zalivanja
- Predvidjeti sistem osvetljenja

Mjere zaštite korišćenjem alternativnih izvora energije

U cilju racionalizacije potrošnje energije i sve izraženijih zahtjeva za zaštitom čovjekove okoline predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih izvora energije. Osnovna mjera štednje je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja ne dozvoljava pregrevanje dok u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora vodeći računa o mikroklimatskim uslovima ovog podneblja.

Energetske potrebe u ovom području mogu se podmiriti iz nekonvencijalnih primarnih izvora, kao što su energija vode i energija direktnog sunčevog zračenja. Treba težiti da se primjenjuju one energetske transformacije gdje nema izgaranja ni proizvodnje ugljendioksida.

OSTALI USLOVI

1. Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkog intenziteta po MCS skali. Projektom predvidjeti sve potrebne mjere zaštite od požara, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa vežećim propisima i od nadležnog organa pribaviti saglasnost na isti.

2. Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

3. Potrebno je omogućiti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo građana. Kroz objekte gdje je omogućen rad licima sa invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

4. Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geološkim istraživanjima i obezbijediti Elaborat o rezultatima izvršenih geomehaničkih istraživanja tla za predmetnu lokaciju.

5. Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5°C (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5°C), a najtopliji jul sa 26,7°C),
- 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveši u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm),
- prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%),
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123km/h), sa pritiskom od 75,7 kPa/m², najčešće u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. novembra do 30. marta. Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Podgorica.

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećem Zakonu, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

INFRASTRUKTURA

7. Priključenje objekta na javnu saobraćajnu mrežu obezbijediti prema uslovima datim u grafičkom prilogu „Saobraćaj" ovih uslova, u skladu sa propisima.

U zoni zahvata plana parkiranje, za novoplanirane objekte kao i za objekte koji se rekonstruišu u smislu povećanja horizontalnih i vertikalnih gabarita, treba rješavati u okviru sopstvene urbanističke parcele shodno sledećim normativima:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| - Poslovanje | (na 1000 m ² BRGP) | 20 parking mjesta; |
| - Trgovina | (na 1000 m ²) | 40 parking mjesta; |
| - Restorani | (na 1000 m ²) | 76 parking mjesta; |
| - Sportske dvorane, stadioni | (na 100 posjetilaca) | 25 parking mjesta. |

Normativi su preuzeti iz PUP-a Podgorice i Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, a saglasno stepenu motorizacije u Podgorici uz sagledavanje mogućnosti prostora. Parkiranje može biti riješeno kao površinsko na parceli ili smješteno u podzemnim etažama ili prizemlju planiranih objekata. Garaže u podzemnim etažama treba povezati sa pristupnom saobraćajnicom izlazno – ulaznim rampama max nagiba 12% (15%).

Potrebe za parkiranjem kod svih novoplaniranih objekata treba rešavati u okviru urbanističke parcele, a broj parking mjesta mora da zadovolji potrebe za parkiranjem korisnika, saglasno nvedenim normativima.

Parkiranje može biti organizovano i u višeetažnim nadzemnim ili podzemnim garažama.

Podzemne garaže je neophodno organizovati na parceli objekata van javnog zemljišta. Shodno interesovanju Investitora, moguće je objediniti dvije ili više podzemnih garaža susjednih urbanističkih parcela u jednu tehničku i funkcionalnu cjelinu.

Prilikom projektovanja garaža projektant je obavezan da poštuje Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija („Službeni list CG, br. 9/12“). Visina etaža garaže je od (2.40 - 3.0) m. Dimenzije parking mjesta su 2.5x5.00m. Uslovi za prikupljanje vode za pranje i čišćenje garaže, tretman i eventualno prepumpavanje prije priključka na vanjsku infrastrukturu dati su u poglavlju „Hidrotehnička infrastruktura“. Maksimalni podužni nagib ulazno-izlaznih rampi je $i_r=12\%$ za otkrivene i 15% za pokrivene. Kontakt rampe sa parkirnom pločom mora da zadovolji vertikalne uslove prohodnosti mjerodavnog vozila, pa se zaobljuje kružnim lukom manjim od 20m ili ublažava polunagibom. Usled nedostatka prostora za organizovanje rampi na parceli, vezu je moguće ostvariti i garažnim liftom. Garažni lift je teretni lift koji služi za spuštanje automobila zajedno sa vozačem sa ulaznog nivoa na nivo garaže namjenjen za parkiranje.

Gabarit podzemne garaže može biti veci od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga tehnička ograničenja kojima bi se ugrozila bezbednost susjednih objekata. Građevinska linija ispod površine zemlje, kada je u pitanju prostor namijenjen za garažiranje, može biti maksimalno do 1.0 m od granice urbanističke parcele.

Raspored parking mjesta i gabarit podzemne garaže, kao i raspored i broj ulazno-izlaznih rampi biće konačno definisan kroz izradu Glavnih projekata objekata, što zavisi od raznih faktora, prije svega od arhitektonskog rješenja objekta, konstruktivnog sistema garaže, rasporeda vertikalnih komunikacija i sl.

Prije izrade Glavnog projekta konstrukcije podzemne garaže Investitor je obavezan da izvrši geomehanička i geotehnička ispitivanja terena.

Najmanje 5% od ukupnog broja parking mjesta mora biti namijenjeno licima smanjene pokretljivosti. Takođe, prilikom projektovanja vertikalnih komunikacija u garažama mora se voditi računa o potrebama savladavanja većih visinskih razlika invalidskim kolicima, te za stare, bolesne i osobe sa štapom ili štakama. Ako u garaži ima više liftova, barem jedan mora ispunjavati zahtjeve za invalidna lica i on mora biti označen propisanim znakom.

8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta električnom energijom izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vežećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog preduzeća.

Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.

9. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

10. Priključenje predmetnog objekta na tk mrežu investitor će izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vežećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nedležnog preduzeća.


OBRADILA :

Arh.Beti Radović,dipl.ing.



Obrada grafičkih priloga :

Vlatko Mijatović, teh.



Arh.Beti Radović,dipl.ing.


OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

PRILOZI:

- Grafički prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima
- Listovi nepokretnosti i kopije katastarskog plana

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine




GRAFIČKI PRILOG –Geodetska podloga

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

01

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine





Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

02

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine



Površine za sport i rekreaciju


GRAFIČKI PRILOG –Plan namjene površina

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

03

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine





GRAFIČKI PRILOG –Plan parcelacije i regulacije

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

04

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine




1408	6601024.709	4697300.916
1410	6601024.721	4697231.196
1393	6601025.434	4697300.979
1394	6601026.44	4697286.877

1416	6601023.746	4697261.415
1417	6601022.659	4697286.382
1418	6600982.13	4697296.91
1419	6600982.96	4697283.56
1420	6600983.08	4697282.22
1421	6600983.07	4697272.8
1422	6600983.151	4697271.363
1423	6600985.404	4697231.344
1424	6601005.061	4697230.916
1425	6601011.51	4697299.78

**GRAFIČKI PRILOG –Plan parcelacije i regulacije
sa koordinatama prelomnih tačaka urbanističkih parcela**


Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

05



Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija:

149	6601020.017	4697276.478
150	6601018.819	4697297.398
151	6600985.304	4697294.206
152	6600986.15	4697274.934



Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija:

1367	6600985.404	4697231.344
1368	6601005.061	4697230.916
1369	6601024.721	4697231.196

GRAFIČKI PRILOG –Plan parcelacije i regulacije
sa koordinatama prelomnih tačaka gradjevinskih i regulacionih linija

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

06

Na grafičkom prilogu "Parcelacija i regulacija" grafički su prikazane granice urbanističkih parcela i građevinskih linija.

Precizan podatak o učešću površine katastarskih parcela u površini urbanističke parcele biće definisan elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, koji izrađuje preduzeće ovlašćeno za geodetske poslove, nakon čega je elaborat neophodno ovjeriti u Upravi za katastar i državnu imovinu - Područnoj jedinici Podgorica.

Građevinska linija definiše granicu iznad i ispod površine zemlje do koje se može graditi objekat i definisana je grafički i opisno.

Građevinska linija za nove objekte je linija do koje je dozvoljena gradnja i unutar koje se objekat razvija i oblikuje. Definisana je u odnosu na saobraćajnice i u odnosu na liniju urbanističke parcele susjeda, što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.

Kote koje su date u nivelacionom planu nijesu uslovne. Detaljnim snimanjem terena i izradom glavnih projekata saobraćajnica moguće su manje korekcije kota iz plana na način da se obezbijedi odvođenje atmosferskih voda sa lokacije principom samoodvodnjavanja.

Planirana namjena površina na UP 72 je (SR) površine za sport i rekreacija

Površine za sport i rekreaciju (UP72) su površine koje su namijenjene prvenstveno razvoju sadržaja koji se odnose na sport i rekreaciju. Dozvoljeni su objekti otvorenog ili zatvorenog tipa, kao što su stadioni, sportske dvorane, sportski tereni, bazeni, akva parkovi dr.

- Maksimalna površina prizemlja objekta za sport i rekreaciju iznosi 400 m²
- Maksimalna BGP objekta za sport i rekreaciju iznosi 400 m²
- Maksimalna spratnost objekta za sport i rekreaciju je P.

Odnos između izgrađenih i neizgrađenih površina iznosi 15% izgrađenih površina i 85% neizgrađenih, od toga najmanje 30% zelenih površina. Otvorena igrališta se tretiraju kao neizgrađene površine.

Građevinska linija prikazana u grafičkom prilogu, označena sa GL1, takođe predstavlja i građevinsku liniju GL2. Građevinske linije su date grafički i definisane su koordinatama karakterističnih tačaka što omogućava očitavanje neophodnih elemenata za prenošenje na teren.

Tabela

Urbanistički pokazatelji

Broj Urb. Par.	Površina urb. par. (m ²)	POSTOJEĆE STANJE					PLANIRANO STANJE					Namjena
		Površina prizem. (m ²)	BGP (m ²)	Spratn.	Indeks zauz.	Indeks izgrađ.	Max površina prizemlja (m ²)	Indeks zauz.	Max BGP (m ²)	Indeks izgrađ.	Max sprat.	
72	2.754	/	/	/	/	/	400	0,15	400	0,15	P	sport i rekreacija

Planirana max površina prizemlja objekta na UP 276 je 400m².


Planirani indeks zauzetosti na UP 72 je 0,15.

Planirana max BGP objekta na UP 72 je 400m².


Planirana max spratnost objekta na UP 72 je P.

Crna Gora
Glavni Grad Podgorica
**Sekretarijat za planiranje prostora i
održivi razvoj**

Broj: 08-332/25-614
Podgorica, 25.04.2025.godine




presjek 8-8



GRAFIČKI PRILOG –Plan saobraćajne infrastrukture

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72



07




GRAFIČKI PRILOG –Plan elektroenergetske infrastrukture

Izvod iz DUP-a»Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

08








■ Tk okno - Postojeće kablovsko okno

TK podzemni vod - Postojeća elektronska komunikaciona infrastruktura sa 2 i 1 PVC cijevi
110mm

□ Planirano Tk okno - Planirano kablovsko okno NO 1,...,NO 345

Planirani TK podzemni vod - Planirana elektronska komunikaciona infrastruktura sa 4 PVC
cijevi 110mm





SPORT I REKREACIJA

GRAFIČKI PRILOG –Plan pejzažne arhitekture

Izvod iz DUP-a »Dahna 2« u Podgorici
Za urbanističku parcelu 72

11

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 24.06.2025 08:57

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Datum: 24.06.2025 08:57

KO: DAJBABE

LIST NEPOKRETNOSTI 157 - PREPIS

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
1741	1	37 38		GORNJE SELO	Porodična stambena zgrada GRADENJE	110	0.00
1741	2	37 38		GORNJE SELO	Pomoćna zgrada GRADENJE	45	0.00
1741		37 38		GORNJE SELO	Dvorište NASLJEDE	500	0.00
1741		37 38		GORNJE SELO	Vinograd 2. klase NASLJEDE	322	9.66
1742		37 38		GORNJE SELO	Njiva 2. klase NASLJEDE	356	4.70
1743		37 38		GORNJE SELO	Voćnjak 2. klase NASLJEDE	299	4.90
1744		37 38		GORNJE SELO	Voćnjak 2. klase NASLJEDE	302	4.95
1808		35 30		MEDJU KUĆE	Šume 3. klase NASLJEDE	1686	5.06
1809		35 30		MEDJU KUĆE	Livada 3. klase NASLJEDE	1691	9.64
1810		35 30		MEDJU KUĆE	Šume 3. klase NASLJEDE	1128	3.38
1822		35 30		MEDJU KUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE	835	1.25
1823		35 30		MEDJU KUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE	802	1.20
1824		35 30		MEDJU KUĆE	Pašnjak 3. klase NASLJEDE	610	0.92
1879		39 41		MEDJU KUĆE	Livada 1. klase NASLJEDE	3108	23.31
1922		36 40		MEDJU KUĆE	Livada 1. klase NASLJEDE	2549	19.12
1922		36 40		MEDJU KUĆE	Vinograd 1. klase NASLJEDE	360	14.58
1923		36 40		MEDJU KUĆE	Voćnjak 2. klase NASLJEDE	60	0.98
1923		36 40		MEDJU KUĆE	Livada 2. klase NASLJEDE	144	0.95
1990		37 38		GORNJE SELO	Vinograd 1. klase NASLJEDE	669	27.09
1991		37 38		GORNJE SELO	Njiva 2. klase NASLJEDE	230	3.04

1993/2	1	37 38	08.07.2016	PERIJE	Objekat u izgradnji GRADENJE	25	0.00
1993/2		37 38	08.07.2016	PERIJE	Dvorište NASLJEDE	280	0.00
1993/2		37 38	08.07.2016	PERIJE	Njiva 2. klase NASLJEDE	100	1.32
1994/1		37 38	08.07.2016	PERIJE	Vinograd 1. klase NASLJEDE	130	5.27
1994/1		37 38	08.07.2016	PERIJE	Njiva 2. klase NASLJEDE	3397	44.84

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠA *	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima objekta					
Broj/podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1741	1	Porodična stambena zgrada -	900	PRIZEMNA ZGRADA 110	
1741	1	Stambeni prostor - Dvosoban stan	1	Prizemlje 110	Svojina 1/1 KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠA * *
1741	2	Pomoćna zgrada -	960	PRIZEMNA ZGRADA 45	Svojina 1/1 KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠA * *
1993/2	1	Objekat u izgradnji -	980	PRIZEMNA ZGRADA 25	Svojina 1/1 KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠA * *

Podaci o teretima i ograničenjima						
Broj/podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa	Opis prava
1741	0		1	Vinograd 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1741	0		1	Dvorište	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ

					DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1741	1	1	Porodična stambena zgrada	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1741	2	1	Pomoćna zgrada	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1742	0	1	Njiva 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1743	0	1	Voćnjak 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1744	0	1	Voćnjak 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1808	0	1	Šume 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI

1809	0	1	Livada 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1810	0	1	Šume 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1822	0	1	Pašnjak 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1823	0	1	Pašnjak 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1824	0	1	Pašnjak 3. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1879	0	1	Livada 1. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAoca IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1922	0	1	Vinograd 1. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAoca IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA

						DRAGIŠA MATO KAO DAVAOKA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ČE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOKA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1993/2	1	1	Objekat u izgradnji	01.03.2021		Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOKA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ČE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOKA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1994/1	0	1	Njiva 2. klase	01.03.2021		Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOKA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ČE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOKA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1994/1	0	1	Vinograd 1. klase	01.03.2021		Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOKA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ČE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAOKA IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOKA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI

Podaci o aktivnim zahtjevima								
LN	Broj parcele	Podbr.	Zgrada	PD	Klas. znak	Broj zahtjeva	Godina	Sadržina
	1994	1	0		919	9090	2025	2069/20 ZA POSTUPANJE PO OVJERENOM ELABORATU KO DAJBABE LN 157 PARC 1994/1
	1994	1	0		919	9090	2025	2069/20 ZA POSTUPANJE PO OVJERENOM ELABORATU KO DAJBABE LN 157 PARC 1994/1
157					919	9090	2025	2069/20 ZA POSTUPANJE PO OVJERENOM ELABORATU KO DAJBABE LN 157 PARC 1994/1

					IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1922	0	1	Livada 1. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1923	0	1	Voćnjak 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1923	0	1	Livada 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1990	0	1	Vinograd 1. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1991	0	1	Njiva 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1993/2	0	1	Njiva 2. klase	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ DRAGIŠA MATO KAO DAVAOCA IZDRŽAVANJA KOJA ZABILJEŽBA ĆE I NAKON SMRTI PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I PRENOSA IMOVINE NA DAVAOCA IZDRŽAVANJA OSTATI UPISANA U KORIST KNEŽEVIĆ STANKE DOK ZA TO POSTOJE RAZLOZI
1993/2	0	1	Dvorište	01.03.2021	Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom ZABILJEŽBA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU UZZ BR. 45/2021 OD 27.01.2021. GOD. ZAKLJUČENOG IZMEĐU KNEŽEVIĆ DIMITRIJE DRAGIŠE KAO PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA KNEŽEVIĆ VASO STANKA DRUGI PRIMALAC IZDRŽAVANJA I BRAČNI DRUG PRVOG PRIMAoca IZDRŽAVANJA I KNEŽEVIĆ